



Crna Gora
MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA
Bulevar revolucije 15

Broj: 03/112-430/25-1353/6

Datum: 20.05.2025



Crna Gora
MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI USLUGA
- nabavka hotelskog smještaja -

UGOVORNE STRANE

Ministarstvo evropskih poslova

PIB: 11081355

koga zastupa:

Ministarka

Maida Gorčević

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

“Turistička agencija GRAND” D.O.O. PODGORICA

PIB: 02406535

Žiro racun:

540-8814-87 kod

Erste banka A.D. Podgorica

koga zastupa:

Izvršni direktor

Sreten Kankaraš

(u daljem tekstu: Izvršilac)

Na osnovu članova 4 i 25 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 49/2024 od 29.05.2024. godine, 114/2024 od 29.11.2024. godine), zaključuje se:

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj Ugovor je zaključen između sledećih ugovornih strana:

Naručioca: Ministarstva evropskih poslova, PIB 11081355, sa sjedištem, Ivana Crnojevića br. 167, koga zastupa Maida Gorčević, ministarka (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponuđača: „Turistička agencija GRAND” DOO sa sjedištem u Podgorici – Ul. Vojvode Maša Đurovića br. 43, PIB. 02406535, broj računa: **540-8814-87** kod Erste banke, koga zastupa Sreten Kankaraš – izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge nabavke hotelskog smještaja u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 90856, od 22.04.2025. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružati usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema uslovima Naručioca koji su predviđeni Zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 90856, od 22.04.2025. godine.

Izvršilac je dužan da Naručiocu pruži usluge po potrebi i u skladu sa potrebama Naručioca i u rokovima koje zahtijeva Naručilac.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ponuđena ukupna cijena prema prihvaćenoj ponudi broj: 128013 od 25.04.2025. godine, za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, bez PDV-a, iznosi 40,00 €, porez na dodatu vrijednost iznosi 0,00.

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca sukcesivno, po zahtjevu Naručioca, pružanja usluge rezervacije smještaja, do postizanja ugovorene vrijednosti od 16.900,00 eura.

S obzirom da Naručilac ne može predvidjeti potrebne količine, ugovor se zaključuje u vrijednosti procijenjene vrijednosti nabavke, a realizacija ugovora će se vršiti po jediničnim cijenama.

Cijene su nepromjenljive za vrijeme važenja ovog Ugovora.

U cijenu usluge hotelskog smještaja mora biti uračunata i boravišna taksa, osiguranje i drugi zavisni troškovi.

Izvršilac će za izvršene ugovorene usluge dostavljati Naručiocu pojedinačne mjesečne fakture koje moraju sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje za pružene usluge vršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja uredne fakture, na žiro račun Izvršioca broj: 540-8814-87 kod Erste banke.

Jediniče cijene, način plaćanja i ostali uslovi su integrisani u odredbama ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti nakon izvršene pojedinačne usluge u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture koja je prihvaćena i ovjerena od strane ovlašćenog lica Naručioca na žiro račun Izvršioca broj 540-8814-87, kod Erste banka A.D. prema jediničnim cijenama.

ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4

Izvršilac se obavezuje da predmetne usluge vrši u roku koji odredi Naručilac za svaki konkretan posao.

Mjesto izvršenja Ugovora - zemlja i inostranstvo.

Član 5

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se kako putem telefonske komunikacije, tako i putem elektronske komunikacije (email-a). Takođe, kontrolu kvaliteta vršiće lice iz Biroa za finansijske poslove i javne nabavke Ministarstva.

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju bilo kakve promjene u procesu same realizacije Ugovora.

ROK
Član 6

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, odnosno do potrošnje predviđene vrijednosti predmeta nabavke. Sve usluge predviđene članom 1 ovog Ugovora trebaju biti realizovane isključivo prema iskazanim potrebama Ministarstva.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Izvršilac se obavezuje:

- da izvršiti uslugu rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu koju je Naručilac naveo u svom zahtjevu,
- da po potrebi vršiti usluge rezervacije smještaja i van radnog vremena u hitnim slučajevima (24 sata na dan, 7 dana u nedelji),
- da na zahtjev dostavljen putem mail-a od strane lica za praćenje realizacije predmetnog ugovora Naručioca dostaviti najmanje tri najpovoljnije ponude za predmetne usluge, tako da Naručilac ima mogućnost i pravo izbora najpovoljnije opcije,
- da rok za dostavljanje ponuda/opcija: od momenta prijema zahtjeva Naručioca za rezervacijom do momenta izvršene rezervacije biti ne duži od 3 h, u hitnim slučajevima ne duži od 1 h,
- da će Naručiocu ukazati na sve moguće posljedice u slučaju otkazivanja usluge,
- da u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema pisanog upozorenja od strane Naručioca otkloniti uočene nedostatke i propuste u obavljanju posla,
- da besplatno izvršiti sve ispravke grešaka, na koje mu ukaže Naručilac u toku realizacije ugovora,
- da će po preporuci Naručioca prilikom zvaničnih posjeta preuzeti rezervaciju koju izvrši ambasada, uz nadoknadu svoje usluge po cijeni koju je ponudio za uslugu rezervacije hotelskog smještaja u inostranstvu.

Član 8

Naručilac se obavezuje:

- da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla;
- da obezbijedi kontrolu kvaliteta pruženih usluga, odnosno da prati realizaciju pružanja usluga predviđenih Ugovorom, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti imovine i lica;
- da pokrene postupke u vezi naknade štete kod nadležnih organa ako se utvrdi da je nastala šteta prouzrokovana krivicom Izvršioca;
- da zahtjeve dostavlja putem emaila najkasnije 2 (dva) dana prije korišćenja usluge, sa potrebnim podacima;
- da u slučaju uočenih propusta i nepravilnosti o istima obavijesti Izvršioca, u pisanoj formi;
- da uredno izvršava obavezu plaćanja prema Izvršiocu.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 9

Izvršavanje ugovornih obaveza Izvršioca ne može se smatrati završenim sve dok ovlašćeni predstavnik Naručioca ne potpiše profakturu/fakturu kao dokaz o izvršenim obavezama u vezi predmeta Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 10

Naručilac ima pravo da raskine Ugovor u slučaju da Izvršilac:

- a) ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku koji mu odredi Naručilac, a koji je predviđen načinom sprovođenja kontrole kvaliteta;
- b) u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluga koje su predmet ovog Ugovora ili način na koji se izvršavaju, odstupaju od traženog kvaliteta;
- c) na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- d) neopravdano ne pristupi poslovima u cilju izvršavanja ugovorene usluge;
- e) obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Izvršilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Izvršilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac

u svakom slučaju donese objektivan zaključak da Izvršilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvršioca;

- f) ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog djela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih djela ili događaja;
- g) preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:
 - a) za činjenje ili nečinjenje u vezi sa Ugovorom,
 - b) za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi sa Ugovorom, ili
 - c) ako bilo koji Izvršiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice preda ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Izvršilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku.

Član 11

Izvršilac ima pravo da raskine Ugovor ako:

- a) Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za izvršene usluge;
- b) Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Izvršioca;
- c) Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Izvršilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

Član 12

Ugovorna strana koja je skrivila raskid ugovora, dužna je da nadoknadi drugoj strani štetu koja joj je zbog neispunjenja ugovora pričinjena.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo kakva koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje, Ugovor će se smatrati ništavim.

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa članom 25, stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024. i 114/24 od 29.11.2024.).

OSTALE ODREDBE

Član 14

Sva dokumenta i informacije koje Naručilac stavi na raspolaganje Izvršiocu za vrijeme trajanja ovog Ugovora se smatraju apsolutno povjerljivim informacijama.

Obaveza čuvanja tajnosti informacija do kojih dođe Izvršilac i njegovo osoblje za vrijeme trajanja ovog ugovora nije vremenski ograničeno i ne mogu se objelodanjivati bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Izvršilac se zaključivanjem Ugovora obavezuje da će čuvati lične i povjerljive podatke do kojih dođe za vrijeme saradnje sa Naručiocem.

PRIMJENA PROPISA

Član 15

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primijenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da eventusalne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom, u protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRMIJERCI UGOVORA

Član 17

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjeraka, od kojih se nakon potpisivanja, po dva (2) primjerka dostavljaju ugovornim stranama.

NARUČILAC

Ministarstvo evropskih poslova
Maida Gorčević, ministarka



IZVRŠILAC USLUGA

„Turistička agencija GRAND“ D.O.O. Podgorica
Sreten Kankaraš, izvršni direktor

